



BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA
Generalno tajništvo

Broj: 05-50-1-2231/11
Sarajevo, 30.11.2011. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO: 01.12.2011			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Hedni broj	Broj priloga
01-50	1-15-12	11	

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH

- Zastupnički dom -

SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje – dostavlja se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 167. sjednici održanoj 23.11.2011. godine, utvrdilo je Odgovor na prvo pitanje koji je postavio Mate Franjičević, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

U privitku prosljeđujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku.

S poštovanjem,


GENERALNI TAJNIK
Zvonimir Kutleša



**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
САВЈЕТ МИНИСТАРА**

Број: 05-50-1-2231/11
Сарајево, 23.11.2011. године

Мате Фрањичевић, посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, је на 12. сједници, одржане 27. 10.2011. године овог дома поставио питање Предсједавајућем Савјета министара:

„Који су разлози непостојања тијела извршног надзора предвиђених Законом о обавјештајно-безбједносној агенцији?“

На постављено делегатско питање, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 167. сједници одржаној 23.11. 2011. године, утврдио сљедећи

ОДГОВОР

Сходно Закону о обавјештајно-безбједносној агенцији („Службени гласник БиХ“, бр. 12/04, 20/04 и 56/06), једино тијело које је предвиђено за вршење извршног надзора, јесте Извршни обавјештајни одбор, чије су надлежности, састав, и обавезе прописани чл. 12 – 17 овог Закона. Извршни обавјештајни одбор функционише од почетка конституисања Савјета министара БиХ у фебруару 2007. године.



Broj: 07.2-7.8-130/11-9
Sarajevo, 28.11.2011. godine



**BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM**

PRIMLJENO: 01. 12. 2011			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01-50-1-15-12/11			8

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje
Veza: Vaš akt broj: 01/a-50-1-15-12/11

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika primila je 8.11.2011. godine vaš dopis broj 01/a-50-1-15-12/11 od 1.11.2011. godine - poslaničko pitanje postavljeno na 12. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od strane poslanika Mate Franjičevića.

Vežano za postavljeno poslaničko pitanje donošenja odluke Komisije o proglašenju **mjesta i ostataka** graditeljske cjeline, Ćurčinica džamija sa haremom u Livnu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine obavještavamo vas o sljedećem:

- Ćurčinica džamija u Livnu sagrađena je 1880. godine, a srušena je 24. marta 1994. godine;
- Peticiju za proglašenje Ćurčinica džamije u Livnu nacionalnim spomenikom podnio je Centar za islamsku arhitekturu, Sarajevo, dana 17.03. 2003. godine (*prilog 1.*);
- U postupku pripreme Odluke, Komisija je, dopisom broj: 08.1-6-655/03-1 od 12.09.2003. godine, zatražila od Općine Livno da Komisiji dostavi osnov za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom (dokumentacija o izvornom stanju objekta, vrijeme izgradnje, opis, fotografije stanja prije rušenja, popis literature u kojoj je moguće pronaći podatke o objektu i sl.);
- Isti podaci su zatraženi od Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta, Centra za islamsku arhitekturu Sarajevo i vlasnika objekta. Sve eventualne napomene i stavovi su mogli biti dostavljeni blagovremeno kao i informacija da se na prostoru za koji je podnešena peticija vrše radovi na uklanjanju ostataka porušene džamije. (*prilog 2.*);
- Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Ćurčinica džamija sa haremom u Livnu su Odlukom Komisije broj 09-02-657/03-5 od 23. maja 2007. godine proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 97/07. (*prilog 3.*);
- Navedenom odlukom Komisije o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline, Ćurčinica džamija sa haremom u Livnu, utvrđene su sljedeće mjere zaštite za navedeni nacionalni spomenik:
 - **Prostor Ćurčinica džamije**
 - dopuštena je izgradnja objekta džamije u suvremenom arhitektonskom izrazu uz upotrebu suvremenih materijala i metoda građenja;
 - prilikom izrade projektnog rješenja i izgradnje novog objekta džamije dopušteno je interpoliranje novih sadržaja u skladu sa potrebama vlasnika objekta, vodeći računa o očuvanju cjeline harema džamije i adekvatnoj prezentaciji sačuvanih nišana u haremu džamije;
 - svi originalni fragmenti izvornog objekta džamije, kao i fragmenti nišana koji su pronađeni i sakupljeni na lokaciji ili na nekom drugom mjestu, a na koje su odvezeni nakon rušenja objekta, bit će registrirani i snimljeni. Sve originalne

fragmente je potrebno na odgovarajući način konzervirati i prezentirati u sklopu graditeljske cjeline.

Prostor harema Ćurčinica džamije

- neophodno je izvršiti konzervatorsko-restauratorske radove na grobovima uključujući i nadgrobnike u sklopu graditeljske cjeline, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Svi nadgrobnici za koje nije moguće utvrditi kojem periodu pripadaju trebaju, nakon odgovarajuće konzervacije, biti prezentirani na odgovarajući način. Eventualna interpolacija novog objekta mora biti u potpunosti podređena potrebi odgovarajuće zaštite i prezentacije zaštićenog harema;
- za oštećene nišane u haremu džamije je potrebno izraditi projekat konzervacije i restauracije te izvršiti njihovu konzervaciju i restauraciju.
- Komisija je prilikom usvajanja odluke utvrdila da rehabilitacija objekta, odnosno njegovo vraćanje u stanje u kome je bio prije rušenja, nije moguća, usljed nepostojanja bilo kakve validne dokumentacije o njegovom prethodnom stanju, (snimak postojećeg stanja, kvalitetne fotografije, filmska građa). Ovo potvrđuje činjenica da ni od strane Općine Livno niti od Zavoda za zaštitu spomenika nije dobijena nikakva dokumentacija te vrste.
- Nakon rušenja džamije, dio građe je odvezen sa mjesta na kome je džamija bila. Općina Livno – općinski načelnik, odjel gospodarstva – odsjek za inspekcijske poslove, je dopisom broj:03/I-23-4-896/03 od dana 28. 08. 2003. godine, Medžlisu IZ Livno naložio da ukloni ostatke objekta džamije u ulici G. Jurkića u roku od 15 dana od prijema rješenja "jer predstavljaju opasnost za ljude" što je i učinjeno, tako da je Komisija u postupku pripreme odluke mogla evidentirati samo mjesto i ostatke starog harema sa nišanima. (*prilog 4.*);
- Federalno ministarstvo prostornog uređenja je 2009. godine dostavilo na uvid Komisiji *Glavni projekat izgradnje Ćurčinica džamije u Livnu – autor „Urbing“ d.o.o. Sarajevo*, odnosno izgradnje novog objekta, na koji je Komisija izdala stručno mišljenje broj: 07.2-35.8-4/09-224 od 17. 12. 2009. godine u kome je navedeno da je glavni projekat usaglašen sa mjerama zaštite propisanih odlukom o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom uz dopune koje su od strane projektanta uvažene i korigovan projekat ponovno dostavljen, nakon čega je izdato pozitivno mišljenje broj: 07.2-35.8/10-62 od dana 11. 05. 2010. godine. (*prilog 5 i 6.*);
- Federalno ministarstvo prostornog uređenja rješenjem broj UPI/03-23-2-302/09 od dana 04. 05. 2011. godine izdalo je odobrenje za građenje Ćurčinica džamije u Livnu. (*prilog 7.*);
- Općina Livno je tek 12.10.2011. godine dostavila Komisiji zahtjev a 3.11.2011. godine dopunu zahtjeva za preispitivanje i izmjenu Odluke Komisije sa nekoliko fotografija izgleda Ćurčinica džamije i spomeničkim kartonom. O kvaliteti dostavljenih podataka, možete se uvjeriti uvidom u njihov sadržaj (*prilog 8.*)

Vezano za rad Komisije i donošenje konačnih odluka o proglašenju određenog dobra nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine podsjećamo da:

- U skladu sa ovlaštenjima proisteklim iz Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenikom BiH donosi Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Ovim odlukama se utvrđuju mjere zaštite za nacionalne spomenike kao i institucije nadležne za njihovo provođenje.
- U postupku donošenja odluke o proglašenju nekog dobra nacionalnim spomenikom, Komisija provodi opsežan istraživački postupak i razmatra sve relevantne činjenice.
- U postupak donošenja odluke Komisija uključuje sve zainteresirane strane, koje svoj stav mogu iznijeti pismenim putem.

- Svi, a posebno nadležni organi vlasti, dužni su Komisiji pružiti na uvid svu dokumentaciju koja se odnosi na dobro koje Komisija razmatra i koja može utjecati na ishod odluke.
- U svim slučajevima objekata koji su srušeni u toku rata u Bosni i Hercegovini i za koje postoji minimalna neophodna dokumentacija na osnovi koje je moguće provesti naučno utemeljenu metodu vraćanja objekta u stanje prije oštećenja ili razaranja, Komisija zahtijeva primjenu takve metode.
- U slučajevima kada je srušeni objekat imao značenje u strukturi grada i kada su sačuvani ostaci njegove cjeline (npr. groblje), Komisija je donosila odluku kojom se nacionalnim spomenikom proglašava mjesto i ostaci srušenog spomenika, a ukoliko ti ostaci i dostupna dokumentacija ne omogućavaju naučno utemeljenu rekonstrukciju objekta, stav Komisije je da je značajno sačuvati istrajnost funkcije izvornog objekta (da funkcija srušenog objekta treba biti restaurirana), a da objekat može imati savremeni arhitektonski iskaz. Taj stav je primjenjivan izuzetno, ali konzistentno u onim slučajevima u kojima bi rekonstrukcija izvornog stanja bila zasnovana na nagađanju, što je naučno nedopustivo.
- Prema članu V stav 4 Aneksa 8 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne. Svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kome su u suprotnosti sa odredbama odluka Komisije stavljaju se van snage.
- Komisija može pristupiti izmjeni ili dopuni ranije donešene odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, ukoliko naknadno sazna za nove činjenice ili dobije podatke kojima nije raspolagala u momentu donošenja odluke, u skladu sa članom 40a. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika („Službeni glasnik BiH“, br. 33/03, 31/06, 99/06 i 53/11). Postupak donošenja izmjena i dopuna odluka vrši se na način i u postupku propisanom za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

S poštovanjem,



Prilog: kao u tekstu.

PRIJEDLOG ZA PROGLAŠENJE NEPOKRETNOG DOBRA NACIONALNIM
SPOMENIKOM BIII (Annex 8 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini)

Naziv i sjedište (ime, prezime, adresa i prebivalište, telefon, e-mail) podnosioca zahtjeva za
proglašenje dobra nacionalnim spomenikom :

CENTAR ZA ISLAMSKU ARHITEKTURU - SARAJEVO

Datum podnošenja prijedloga:

I: Naziv dobra: **DŽAMIJA ČURČINICA**

II. Vrsta dobra

Spomenik:	<input checked="" type="checkbox"/>	Namjena OBAVLJANJE NAMAZA
Cjelina:		Preovlađujuća namjena
Područje:		Preovlađujuća namjena

III. Lokacija dobra

Opština	LIVNO
Naseljeno mjesto	LIVNO
k.č. i k.o	

IV. Vlasnik dobra	ISLAMSKA ZAJEDNICA
V. Korisnik dobra	DŽEMAT
VI. Vrijeme nastanka dobra	70-tih god. XIX STOLJEĆA

VII. Kratak opis dobra i obrazloženje razloga za podnošenje prijedloga

OVO JE NAJMLAĐA DŽAMIJA U LIVNU. DŽAMIJA DIM. 7x11m, ŽIDANA OD KAMENA SA ČETVEROUGLONIM KROVOM I MALOM KAMENOM MINAREM. UZ DŽAMIJU SE NALAZI GROBLJE SA DEJETAKE LIJEPIH NIŠANA. DŽAMIJA IMA TRADICIJSKO LIKOVNO I SIMBOLIČKO ZNAČENJE U SVIJEŠTI LJUDI.

Sadašnje stanje dobra

Očuvano	Zapušteno	Oštećeno	Uništeno
			<input checked="" type="checkbox"/>

Popis dokumentacije¹ koju podnositelj prilaže uz zahtjev:²

- KARTON OBJEKTA KOJI JE DIO „REGISTRA DŽAMIJA U BiH“

Popis dokumentacije koju podnositelj posjeduje, ali ne prilaže uz zahtjev:

Popis dokumentacije i izvora o dobru, kao i imalaca dokumentacije, koji su poznati podnosiocu zahtjeva, ali nisu priloženi:

- ISLAMSKA EPIGRAFIKA BiH³



¹ (fotografije, karte, nacrti, pisani dokumenti, izvod iz zemljišnih knjiga, projekti ili programi zaštite, predračun radova i t.d.)

² Svi popisi, dokumentacija, dodatne napomene, opisi i obrazloženje dotavljaju se u prilogu obrasca

Bosna i Hercegovina
Komisija/Povjerenstvo za očuvanje
nacionalnih spomenika
Sarajevo

PRIMLJENO:	12.03.2003		
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
07	-6-	657/03	1

KARTON OBJEKTA

REGISTARSKI BROJ PO MUFTIJSTVU		1430-20-6	UKUPNI REGISTRACIJSKI BROJ		462
MUFTIJSTVO MOSTAR		MEDŽLIS (ODBOR) Livno		GRAD - MJESTO LIVNO	
ZVANIČNI NAZIV OBJEKTA		džamija ČURČINICA			
NAZIV U NARODU POPULARNO IME		ČURČINICA			
GODINA IZGRADNJE	70-tih god. XIX stoljeća	GODINE POPRAVKI			
OSNIVAČ - VAKUF					
SKICA	PREGLED POVRŠINA:		FC		
					
		Čurčinica danas		Čurčinica kakva je bila	
OŠTEĆENJA U AGRESIJI 1992 - 1995.		24. marta 1994. godine ekstremi HVO eksplozivom srušili su do zemlja minaret kao i džamiju.			
<p>NAPOMENE: Sirenjem grada i razvojem okolice preci su napravili džamiju u sred grada sa izgledom okolnih objekata sa četvorostranim krovom od zidanog kamena i od zidanog minareta od 28 m. Uz džamiju nalazi se prekrasni nišeni koji daju ljepotu islamske arhitekture. potrebna su finans. sredstva da bi džamija obnovila.</p>					



Broj: 08.1-6-655/03-1

Sarajevo, 12.09. 2003. godine

Poštovani,

Na osnovu peticije podnešene od strane Centra za islamsku arhitekturu Sarajevo od dana 17. 03. 2003. godine, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH - pokrenula je proceduru za proglašenje nacionalnim spomenikom:

- Džamija Zavra u Livnu,
- Džamija Milošnik (Bušatlijina) u Livnu,
- Džamija Čurčinica u Livnu,
- Džamija u Golinjevu, Livno,
- Džamija Podhum u Livnu,
- Džamija Guber u Livnu,
- Džamija Grborezi u Livnu,

Molimo Vas da nam u što kraćem vremenskom roku dostavite sve vama raspoložive podatke o pomenutoj imovini, uključujući:

- tačnu lokaciju te imovine (opština, naseljeno mjesto, katastarska čestica, katastarska opština, izvod iz katastra),
- sadašnjeg vlasnika i stanje (zemljišno-knjižni uložak, opis sadašnjeg stanja objekta sa fotografijama),
- dokumentaciju o predviđenoj zaštiti (rehabilitaciji) objekta sa predračunom radova, ukoliko je posjedujete,
- osnov za proglašenje nacionalnim spomenikom (dokumentacija o izvornom stanju objekta, vrijeme izgradnje, opis, fotografije stanja prije rušenja, popis literature u kojoj je moguće pronaći podatke o objektu i sl.).

U skladu sa odredbama Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, i u skladu sa odredbama Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik RS" br. 9/02 i "Službene novine FBiH" br. 2/02 i 8/02),

objekat će se tretirati kao nacionalni spomenik do donošenja konačne odluke Komisije o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, u skladu sa članom V i VI Aneksa 8. iz tog slijedi da se na pomenuto dobro u tom razdoblju, primjenjuju odredbe navedenog zakona.

Tražene podatke možete poslati na adresu:
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine,
Obala Kulina Bana 1,
Sarajevo.

S poštovanjem,

Kontakt osoba:
Saradnik za spomenike graditeljskog naslijeđa:

Emir Sotić,

Izvršni dužnosnik:


Mirela Mulalić – Handan

Dostaviti:

- Općina Livno, Načelnik Općine,
- Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša,
- Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa BiH,
- Centar za islamsku arhitekturu Sarajevo
- Medžlis IVZ Livno,
- a/a



Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 22. do 28. maja 2007. godine, donijela je

ODLUKU

I.

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Ćurčinica džamija sa haremom u Livnu proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji koja obuhvata k.č. br. 1/60, 1/61 i 1/62, upisan u z.k. uložak broj 221, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Livno, k.o. Livno, općina Livno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite i rehabilitacije utvrđene Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/02, 27/02 i 6/04).

II.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je da osigura pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, rekonstrukciju, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III.

S ciljem trajne zaštite dobra utvrđuju se sljedeće mjere zaštite koje se odnose na lokaciju iz tačke I stav 2. ove odluke:

Prostor Ćururčinica džamije

- dopuštena je izgradnja objekta džamije u suvremenom arhitektonskom izrazu uz upotrebu suvremenih materijala i metoda građenja;
- prilikom izrade projektnog rješenja i izgradnje novog objekta džamije dopušteno je interpoliranje novih sadržaja u skladu sa potrebama vlasnika objekta vodeći računa o očuvanju cjeline harema džamije i adekvatnoj prezentaciji sačuvanih nišana u haremu džamije;
- svi originalni fragmenti izvornog objekta džamije, kao i fragmenti nišana koji su pronađeni i sakupljeni na lokaciji ili na nekom drugom mjestu, a

na koje su odvezeni nakon rušenja objekta, bit će registrirani i snimljeni. Sve originalne fragmente je potrebno na odgovarajući način konzervirati i prezentirati u sklopu graditeljske cjeline.

Prostor harema Ćurčinica džamije

- neophodno je izvršiti konzervatorsko-restauratorske radove na grobovima uključujući i nadgrobnike u sklopu graditeljske cjeline, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Svi nadgrobnici za koje nije moguće utvrditi kojem periodu pripadaju trebaju, nakon odgovarajuće konzervacije, biti prezentirani na odgovarajući način. Eventualna interpolacija novog objekta mora biti u potpunosti podređena potrebi odgovarajuće zaštite i prezentacije zaštićenog harema;
- za oštećene nišane u haremu džamije je potrebno izraditi projekat konzervacije i restauracije te izvršiti njihovu konzervaciju i restauraciju.

IV.

Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti koji su suprotni odredbama ove odluke.

V.

Svako a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VI.

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provođenja mjera utvrđenih u tač. II - V ove odluke i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII.

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (<http://www.aneks8komisija.com.ba>).

VIII.

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini odluke Komisije su konačne.

IX.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom glasniku BiH«.


Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

Broj: 09-02-657/03-5
23. maja 2007. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Komisije

Za Dubravko Lovrenović *a*

Musara Meho





Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 22. do 28. svibnja 2007. godine je donijelo

ODLUKU

I.

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline –Ćurčinica džamija sa haremom u Livnu proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji koja obuhvaća k.č. br. 1/60, 1/61 i 1/62, upisan u z.k. uložak broj 221, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Livno, k.o. Livno, općina Livno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite i rehabilitacije utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenoga prema Aneksu 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/02, 27/02 i 6/04).

II.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, rekonstrukciju, konzervaciju i prezentaciju nacionalnoga spomenika.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploče sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III.

U svrhu trajne zaštite dobra utvrđuju se sljedeće mjere zaštite, koje se odnose na lokaciju iz točke I. stav 2. ove odluke:

Prostor Ćurčinica džamije

- dopuštena je izgradnja objekta džamije u suvremenom arhitektonskom izrazu uz upotrebu suvremenih materijala i metoda građenja;
- prilikom izrade projektnog rješenja i izgradnje novog objekta džamije dopušteno je interpoliranje novih sadržaja sukladno potrebama vlasnika objekta vodeći računa o očuvanju cjeline harema džamije i adekvatnoj prezentaciji sačuvanih nišana u haremu džamije;
- svi originalni fragmenti izvornog objekta džamije, kao i fragmenti nišana koji su pronađeni i sakupljeni na lokaciji ili na nekom drugom mjestu, a

na koje su odvezeni nakon rušenja objekta, bit će registrirani i snimljeni. Sve originalne fragmente je potrebno na odgovarajući način konzervirati i prezentirati u sklopu graditeljske cjeline.

Prostor harema Ćurčinica džamije

- neophodno je izvršiti konzervatorsko-restauratorske radove na grobovima uključujući i nadgrobnike u sklopu graditeljske cjeline, uz odobrenje federalnoga ministarstva nadležnoga za prostorno uređenje i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine. Svi nadgrobnici za koje nije moguće utvrditi kojem periodu pripadaju trebaju, nakon odgovarajuće konzervacije, biti prezentirani na odgovarajući način. Eventualna interpolacija novog objekta mora biti u potpunosti podređena potrebi odgovarajuće zaštite i prezentacije zaštićenog harema;
- za oštećene nišane u haremu džamije je potrebno izraditi projekt konzervacije i restauracije te izvršiti njihovu konzervaciju i restauraciju.

IV.

Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi koji su oprečni odredbama ove odluke.

V.

Svatko a posebice nadležna tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih postupaka koji mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VI.

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, federalnome ministarstvu nadležnome za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine i općinskome tijelu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, u svrhu provedbe mjera utvrđenih u toč. II. – V. ove odluke i nadležnome općinskome sudu u svrhu upisa u zemljišne knjige.

VII.

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva (<http://www.aneks8komisija.com.ba>).

VIII.

Sukladno članku V. stavak 4. Aneksa 8. Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini odluke Povjerenstva su konačne.

IX.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom glasniku BiH«.

Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

Broj: 09-02-657/03-5
23. svibnja 2007. godine
Sarajevo



Predsjedatelji Povjerenstva

Dubravko Lovrenović a

Amra Hadžimuhamedović



Комисија за очување националних споменика, на основу члана V став 4 Анекса 8 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини и члана 39 став 1 Пословника о раду Комисије за очување националних споменика на сједници одржаној од 22. до 28. маја 2007. године је донијела

ОДЛУКУ

I

Мјесто и остаци градитељске цјелине – Ћурчиница џамија са харемом у Ливну проглашава се националним спомеником Босне и Херцеговине (у даљем тексту: национални споменик).

Национални споменик се налази на локацији која обухвата к.ч. бр. 1/60, 1/61 и 1/62, уписан у з.к. уложак број 221, власништво Меџлиса Исламске заједнице Ливно, к.о. Ливно, општина Ливно, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина.

На национални споменик примјењују се мјере заштите и рехабилитације утврђене Законом о спроведби одлука Комисије за заштиту националних споменика успостављене сходно Анексу 8 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини («Службене новине Федерације БиХ», бр. 2/02, 27/02 и 6/04).

II

Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада Федерације) дужна је да осигура правне, научне, техничке, административне и финансијске мјере за заштиту, реконструкцију, конзервацију и презентацију националног споменика.

Комисија за очување националних споменика (у даљем тексту: Комисија) утврдиће техничке услове и обезбиједити финансијска средства за израду и постављање информационе табле са основним подацима о споменику и одлуци о проглашењу добра националним спомеником.

III

Ради трајне заштите добра утврђују се сљедеће мјере заштите, које се односе на локацију из тачке I став 2 ове одлуке:

Простор Ћурчиница џамије

- дозвољена је изградња објекта џамије у савременом архитектонском изразу уз употребу савремених материјала и метода грађења;
- приликом израде пројектног рјешења и изградње новог објекта џамије дозвољено је интерполирање нових садржаја у складу са потребама власника објекта водећи рачуна о очувању цјелине

харема џамије и адекватној презентацији сачуваних нишана у харему џамије;

- сви оригинални фрагменти изворног објекта џамије, као и фрагменти нишана који су пронађени и сакупљени на локацији или на неком другом мјесту, а на које су одвезени након рушења објекта, биће регистровани и снимљени. Све оригиналне фрагменте је потребно на одговарајући начин конзервирати и презентовати у склопу градитељске цјелине.

Простор харема Ђурченица џамије

- неопходно је извршити конзерваторско-рестаураторске радове на гробовима укључујући и надгробнике у склопу градитељске цјелине, уз одобрење федералног министарства надлежног за просторно уређење и уз стручно надзирање надлежне службе заштите наслеђа на нивоу Федерације Босне и Херцеговине. Сви надгробници за које није могуће утврдити којем периоду припадају требају, након одговарајуће конзервације, бити презентовани на одговарајући начин. Евентуална интерполација новог објекта мора бити у потпуности подређена потреби одговарајуће заштите и презентације заштићеног харема;
- за оштећене нишане у харему џамије је потребно израдити пројекат конзервације и рестаурације те извршити њихову конзервацију и рестаурацију.

IV

Стављају се ван снаге сви спроведбени и развојни просторно-плански акти који су у супротности са одредбама ове одлуке.

V

Свако а посебно надлежни органи Федерације Босне и Херцеговине, кантона, градске и општинске службе суздржаће се од предузимања било каквих радњи које могу да оштете национални споменик или доведу у питање његову заштиту.

VI

Ова одлука доставиће се Влади Федерације, федералном министарству надлежном за просторно уређење, надлежној служби заштите наслеђа на нивоу Федерације Босне и Херцеговине и општинском органу управе надлежном за послове урбанизма и катастра, ради спровођења мјера утврђених у тач. II - V ове одлуке и надлежном општинском суду ради уписа у земљишне књиге.

VII

Саставни дио ове одлуке је образложење са пратећом документацијом, које је доступно на увид заинтересованим лицима у просторијама и на web-страни Комисије (<http://www.aneks8komisija.com.ba>).

VIII

Сходно члану V став 4 Анекса 8 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини одлуке Комисије су коначне.


IX

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у »Службеном гласнику БиХ«.

Ову одлуку Комисија је донијела у сљедећем саставу: Зеупер Ахунбау, Амра Хаџимухамедовић, Дубравко Ловреновић, Љиљана Шево и Тина Вик.

Број: 09-02-657/03-5
23. маја 2007. године
Сарајево

Предсједавајући Комисије
Дубравко Ловреновић
Љиљана Шево



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIVNO
OPĆINSKI NAČELNIK
ODJEL GOSPODARSTVA
ODSJEK INSPEKCIJSKIH POSLOVA

02.09.2003

1
229/03

Broj: 03/I-23-4-896/03
Livno, 28. 08. 2003. godine

Na temelju članka 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 2/98), članka 88. Zakona o upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 28/98) i na temelju članka 71. Zakona o građenju ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 14/98), građevno-urbanistički inspektor u postupku nadzora nad građenjem objekata, d o n o s i

R J E Š E N J E

Nalaže se Medžlis islamskoj vjerskoj zajednici sa sjedištem u Ul. Obrtnička bb i o.o. Salko Zlojo, uklanjanje džamije u Ul. Gabrijela Jurkića u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. .

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja .

O b r a z l o ž e n j e

Inspeksijskim nadzorom izvršnim dana 28.08.2003. godine, ustanovljeno je sljedeće:
Da džamija u Ul. Gabrijela Jurkića koja je u ratu oštećena i urušena, predstavlja opasnost za ljude.

Na temelju članka 66. stavak 1. točka 4. riješeno je kao u izreci rješenja.

Odluka da žalba ne odlaže izvršenje rješenja, temelji se na odredbi članka 71. stavak 5. Zakona o građenju ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 14/98).

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Županijskom Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša Livno, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi putem ovog Odjela i pristojba u iznosu od 13,00 KM plaća se po Zakonu o upravnim pristojbama ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 3/98).

DOSTAVITI:

1. Imenovanim
2. Građ. urb. inspekciji
3. Pismohrana





Broj: 07.2-35.8-4/09-224
Sarajevo, 17.12.2009. godine

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

Predmet: Izdavanje rješenja – mišljenje na Projekat izgradnje džamije Čurčinica u Livnu

Na zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja da Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika da mišljenje o usaglašenosti Glavnog projekta izgradnje Čurčinica džamije u Livnu sa odredbama Odluke Komisije o proglašenju mjesta i ostaka graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, Komisija daje sljedeće:

STRUČNO MIŠLJENJE

1. Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu, autor „Urbing“ d.o.o. Sarajevo, od jula 2009. godine **usaglašen** je sa odredbama Odluke Komisije, broj: 09-02-657/03-5 od 23. maja 2007. godine, o proglašenju mjesta i ostaka graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu nacionalnim spomenikom, i **prihvatljiv uz dopune**.
2. U vezi sa članom 1. ovog mišljenja Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika smatra neophodnim obezbijediti izmijenu projektne dokumentacije, kako slijedi:
 - a. Osigurati da od postojećih nišana sa satačem u mezarju džamije (oba dijela mezarja) zidovi ulaznog stepeništa, šadrvana sa abdesthanom i podzida harema budu udaljeni minimalno 50 cm;
 - b. Nišan koji je prilikom kopanja prostora na kojem se planira izgradnja nove džamije izvađen i ostavljen na zemlji kako je zatečen u trenutku donošenja odluke Komisije (u tekstu Odluke Komisije opisan kao nišan br. 11) treba biti, u skladu sa Odlukom Komisije, konzerviran i na odgovarajući način prezentiran u sklopu harema ili mezarja džamije.
3. Prilikom izvođenja radova na izgradnji kompleksa nove džamije potrebno je strogo voditi računa da ne dođe do daljnjih oštećenja nišana ili njihovog potkopavanja. Stoga Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika smatra potrebnim što prije izraditi projekat konzervacije i restauracije nišana u mezarju džamije te izvršiti njihovu konzervaciju i restauraciju. Konzervacija i restauracija nišana bi se trebala uraditi prije ili na samom početku izvođenja radova kako ne bi došlo do daljnjih oštećenja nišana. Prilikom izvođenja radova konzervacije i restauracije nišana kao i izvođenja zidova koji okružuju mezarje džamije neophodan je stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je na svojoj 32. sjednici održanoj od 22. do 25. maja 2007. godine donijela Odluku o proglašenju *mjesta i ostaka graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu* nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (Odluka Komisije broj 09-02-657/03-5 od 23. maja 2007. godine - "Službeni glasnik BiH", broj 97/07).

Članom III navedene odluke utvrđene su mjere zaštite na nacionalni spomenik.

Član III navedene odluke glasi:

"S ciljem trajne zaštite dobra utvrđuju se sljedeće mjere zaštite koje se odnose na lokaciju iz tačke I stav 2. ove odluke:

Prostor Čururčinica džamije

- *dopuštena je izgradnja objekta džamije u suvremenom arhitektonskom izrazu uz upotrebu suvremenih materijala i metoda građenja;*
- *prilikom izrade projektnog rješenja i izgradnje novog objekta džamije dopušteno je interpoliranje novih sadržaja u skladu sa potrebama vlasnika objekta vodeći računa o očuvanju cjeline harema džamije i adekvatnoj prezentaciji sačuvanih nišana u haremu džamije;*
- *svi originalni fragmenti izvornog objekta džamije, kao i fragmenti nišana koji su pronađeni i sakupljeni na lokaciji ili na nekom drugom mjestu, a na koje su odvezeni nakon rušenja objekta, bit će registrirani i snimljeni. Sve originalne fragmente je potrebno na odgovarajući način konzervirati i prezentirati u sklopu graditeljske cjeline.*

Prostor harema Čurčinica džamije

- *neophodno je izvršiti konzervatorsko-restauratorske radove na grobovima uključujući i nadgrobnike u sklopu graditeljske cjeline, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Svi nadgrobnici za koje nije moguće utvrditi kojem periodu pripadaju trebaju, nakon odgovarajuće konzervacije, biti prezentirani na odgovarajući način. Eventualna interpolacija novog objekta mora biti u potpunosti podređena potrebi odgovarajuće zaštite i prezentacije zaštićenog harema;*
- *za oštećene nišane u haremu džamije je potrebno izraditi projekat konzervacije i restauracije te izvršiti njihovu konzervaciju i restauraciju."*

Federalno ministarstvo prostornog uređenja (dopisom broj UPI/03-23-2-302/09 od 16.11.2009. godine) obratilo se Komisiji sa zahtjevom za mišljenje o usaglašenosti Glavnog projekta izgradnje Čurčinica džamije u Livnu sa odredbama Odluke Komisije o proglašenju mjesta i ostaka graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu nacionalnim spomenikom BiH.

Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu, Zbirni izvještaj o kontroli Glavnog projekta i Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu – dopuna projekta po izvršenoj reviziji i Stručno mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta na Idejni projekat „Vakufa Čurčića džamije“ u Livnu dostavljeni su Komisiji u novembru 2009. godine.

Na osnovu uvida u Glavni projekat izgradnje utvrđeno je slijedeće:

- Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu uradio je „Urbing“ d.o.o. Sarajevo. Voditelj projekta je mr. sci. Salih Teskeredžić, dipl.ing.arh.; odgovorni

projektant za arhitekturu je Admer Bolić, dipl.ing.arh.; odgovorni projektant za konstrukciju je Alija Smajić, dipl.ing.građ. Projekat je urađen u julu 2009. godine. U tehničkom opisu Glavnog projekta izgradnje Čurčinica džamije u Livnu navedeno je sljedeće:

- Projektom je predviđena izgradnja kompleksa koji se sastoji iz tri objekta, oko centralnog objekta džamije raspoređena su dva prateća objekta, sa sjeveroistočne (objekat 1) i jugozapadne (objekat 2) strane. U objektu sa sjeveroistočne strane je smještena abesthana i kotlovnica u suterenu a lokal u prizemlju i potkrovlju. U objektu sa jugozapadne strane je smješten mekteb i dio lokala u suterenu, uredske prostorije i dio lokala u prizemlju i biblioteka i dio lokala u potkrovlju.
 - Kompleks je sagrađen u savremenom arhitektonskom izrazu uz primjenu savremenih materijala i konstrukcija. Građen je u kombinaciji armiranog betona, blok opeke, drveta i čelika. Nosiva konstrukcija je od armiranog betona. Zidovi na prizemlju i potkrovlju su od opekarskih giper blokova ukrućeni AB stubovima i gredama. Krovna konstrukcija iznad objekata 1 i 2 je od metalnih profila u kombinaciji sa drvenim rogovima. Objekat džamije je pokriven kupolom raspona 8 m, izvedenom od lameliranih nosača. Munara je izgrađena od armiranog betona do kote 10,00 m, odnosno kao čelična konstrukcija do kote 22,00 m. Fasada je izvedena kao vješana ventilisana sa završnom oblogom od kamenih ploča kamena „žestac“ (lokalni livanjski kamen). Na munari je izvedena staklena fasada u kombinaciji lamistal stakla i kaljenog stakla. Objekti broj 1 i 2 su pokriveni krovnim panelima sa ravnom gornjom plohom od inox lima. Kupola je pokrivena čeličnim bojenim limom. Stolarija je rađena od borovog drveta sa termopan staklom. Pojedine pozicije vanjske stolarije su izvedena kao kontinuirana aluminijska fasada.
 - Prilikom oblikovanja kompleksa kao i u tretmanu fasada projektant je nastojao uklopiti novoprojektovani kompleks u ambijentalnu cjelinu i graditeljsko naslijeđe grada Livna uz puno uvažavanje savremenog arhitektonskog oblikovanja.
 - Uređenje parcele, priključenje parcele na javnu saobraćajnu površinu i komunalnu infrastrukturu, te prostorno organiziranje parcele urađeno je prema idejnom projektu uz puno poštovanje interpoliranja novog objekta vodeći računa o očuvanju cjeline harema džamije i postojećih nišana koji su zaštićeni i uokvireni zaštitnim zidom i adekvatno prezentirani kao sačuvani nišani na ozelenjenoj površini kao na idejnom projektu i stvarnom stanju.
 - Projekat konzervacije i restauracije za oštećene nišane i fragmente nišana u haremu bit će izrađen naknadno. Voditi će se računa o njihovoj adekvatnoj prezentaciji i naročito u toku gradnje će se konzervirati i zadržati u svom izvornom postojećem stanju. Svi originalni fragmenti će se na odgovarajući način konzervirati i prezentirati u sklopu graditeljske cjeline.
- Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu po dijelovima sadrži:
- Knjiga 1. – Arhitektura,
 - Knjiga 2. - Konstrukcija,
 - Knjiga 3. – Vodovod i kanalizacija,
 - Knjiga 4. – Elektroinstalacije,
 - Knjiga 5. – Mašinske instalacije,

Na osnovu uvida u Zbirni izvještaj o kontroli Glavnog projekta - dio o izvršenoj kontroli glavnog projekta arhitekture utvrđeno je sljedeće:

- Napomena vezana za glavni projekat arhitekture se odnosila na sugerisanje projektantu da umjesto projektovane platforme za kolica iznađe rješenje za klasičnu rampu radi osoba koje ne koriste kolica te da je detalje limarije – opšava na krovu i aluminijske fasade potrebno doraditi kroz izvedbene detalje.

U Stručnom mišljenju Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta na Idejni projekat „Vakufa Čurčića džamije“ u Livnu navedeno je da je Zavod mišljenja da se može prihvatiti Idejni projekat sa stanovišta zaštite kulturno-historijskog naslijeđa.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da Glavnim projektom predviđena izgradnja Čurčinica džamije u Livnu je u skladu sa odredbama navedene Odluke Komisije, prema kojoj je dopuštena izgradnja objekta džamije u suvremenom arhitektonskom izrazu uz upotrebu suvremenih materijala i metoda građenja.

U Glavnom projektu nigdje nije naznačeno koliko su tačno udaljeni zidovi ulaznog stepeništa, šadrvana sa abdesthanom i podzida harema od nišana sa santračem. Na crtežima i prostornoj skici koji su dati uz tehnički opis navedeni zidovi su postavljeni neposredno uz santrače i nišane mezara. Na crtežu situacije navedeni zidovi su odmaknuti od satrača i nišana ali nije naznačeno na kojoj udaljenosti se nalaze. Na svim ostalim crtežima nišani sa satračima nisu ucrtani. Nigdje u projektu nije spomenut nišan koji je prilikom kopanja prostora na kojem se planira izgradnja nove džamije izvađen i ostavljen na zemlji (u tekstu Odluke Komisije opisan kao nišan broj 11).

ZAKLJUČAK

Nakon izvršenog uvida u dostavljenu projektnu dokumentaciju Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika smatra da je Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu urađen u skladu sa odredbama Odluke Komisije o proglašenju mjesta i ostaka graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu nacionalnim spomenikom BiH.

Komisija smatra neophodnim izvršiti izmjene u Glavnom projektu a s ciljem zaštite i očuvanja nišana u mezarju džamije. Izmjene se odnose na osiguranje potrebne udaljenosti zidova ulaznog stepeništa, šadrvana sa abdesthanom i podzida harema od nišana sa santračem.

Dostaviti:

- Naslovu,
- a/a



Predsjedavajuća Komisije

Ljiljana Ševo



Broj: 07.2-35.8-3/10-62
Sarajevo, 11.05.2010. godine

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

Predmet: Izdavanje rješenja - mišljenje na Projekat izgradnje džamije Čurčinica u Livnu

Na zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja da Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika da mišljenje o usaglašenosti Glavnog projekta izgradnje Čurčinica džamije u Livnu – dopuna projekta sa odredbama Odluke Komisije o proglašenju mjesta i ostaka graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, Komisija daje sljedeće:

STRUČNO MIŠLJENJE

1. Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu – dopuna projekta, autor „Urbing“ d.o.o. Sarajevo, od januara 2010. godine **usaglašen** je sa odredbama Odluke Komisije, broj: 09-02-657/03-5 od 23. maja 2007. godine, o proglašenju mjesta i ostaka graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu nacionalnim spomenikom.
2. Prilikom izvođenja radova na izgradnji kompleksa nove džamije potrebno je strogo voditi računa da ne dođe do daljnjih oštećenja nišana ili njihovog potkopavanja. U cilju zaštite nišana, s obzirom da je dopunom projekta predviđena njihova konzervacija i restauracija nakon izvođenja radova na izgradnji džamije potrebno je sprovesti mjere njihove privremene zaštite kako je opisano u dopuni projekta – projekat konzervacije i restauracije nišana u mezarju džamije Čurčinica u Livnu.

Obrazloženje

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je na svojoj 32. sjednici održanoj od od 22. do 25. maja 2007. godine donijela Odluku o proglašenju *mjesta i ostaka graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu* nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (Odluka Komisije broj 09-02-657/03-5 od 23. maja 2007. godine - "Službeni glasnik BiH", broj 97/07).

Članom III navedene odluke utvrđene su mjere zaštite na nacionalni spomenik.

Član III navedene odluke glasi:

"S ciljem trajne zaštite dobra utvrđuju se sljedeće mjere zaštite koje se odnose na lokaciju iz tačke I stav 2. ove odluke:

Prostor Čurčinica džamije

- dopuštena je izgradnja objekta džamije u suvremenom arhitektonskom izrazu uz upotrebu suvremenih materijala i metoda građenja;
- prilikom izrade projektnog rješenja i izgradnje novog objekta džamije dopušteno je interpoliranje novih sadržaja u skladu sa potrebama vlasnika

objekta vodeći računa o očuvanju cjeline harema džamije i adekvatnoj prezentaciji sačuvanih nišana u haremu džamije;

- svi originalni fragmenti izvornog objekta džamije, kao i fragmenti nišana koji su pronađeni i sakupljeni na lokaciji ili na nekom drugom mjestu, a na koje su odvezeni nakon rušenja objekta, bit će registrirani i snimljeni. Sve originalne fragmente je potrebno na odgovarajući način konzervirati i prezentirati u sklopu graditeljske cjeline.

Prostor harema Ćurčinica džamije

- neophodno je izvršiti konzervatorsko-restauratorske radove na grobovima uključujući i nadgrobnike u sklopu graditeljske cjeline, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Svi nadgrobnici za koje nije moguće utvrditi kojem periodu pripadaju trebaju, nakon odgovarajuće konzervacije, biti prezentirani na odgovarajući način. Eventualna interpolacija novog objekta mora biti u potpunosti podređena potrebi odgovarajuće zaštite i prezentacije zaštićenog harema;
- za oštećene nišane u haremu džamije je potrebno izraditi projekat konzervacije i restauracije te izvršiti njihovu konzervaciju i restauraciju.“

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je svojim dopisom broj 07.2-35.8-4/09-224 od 17.12.2009. godine izdala stručno mišljenje o usaglašenosti Glavnog projekta izgradnje Ćurčinica džamije u Livnu sa odredbama Odluke Komisije o proglašenju mjesta i ostaka graditeljske cjeline – Ćurčinica džamija sa haremom u Livnu nacionalnim spomenikom BiH. Kako je navedeno u stručnom mišljenju Komisije, Glavni projekat je urađen u skladu sa Odlukom Komisije i prihvatljiv uz određene dopune, odnosno bilo je potrebno obezbijediti izmjenu projektne dokumentacije, kako slijedi:

- a. Osigurati da od postojećih nišana sa santračem u mezarju džamije (oba dijela mezarja) zidovi ulaznog stepeništa, šadrvana sa abdesthanom i podzida harema budu udaljeni minimalno 50 cm;
- b. Nišan koji je prilikom kopanja prostora na kojem se planira izgradnja nove džamije izvađen i ostavljen na zemlji kako je zatečen u trenutku donošenja odluke Komisije (u tekstu Odluke Komisije opisan kao nišan br. 11) treba biti, u skladu sa Odlukom Komisije, konzerviran i na odgovarajući način prezentiran u sklopu harema ili mezarja džamije.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja (dopisom broj UPI/03-23-2-302/09 od 04.02.2010. godine) obratilo se Komisiji sa zahtjevom za mišljenje o usaglašenosti Glavnog projekta izgradnje Ćurčinica džamije u Livnu – dopuna projekta sa odredbama Odluke Komisije o proglašenju mjesta i ostaka graditeljske cjeline – Ćurčinica džamija sa haremom u Livnu nacionalnim spomenikom BiH.

Na osnovu uvida u Glavni projekat izgradnje - dopuna projekta utvrđeno je sljedeće:

- Glavni projekat izgradnje Ćurčinica džamije u Livnu – dopuna projekta (dopuna vanjskog uređenja i projekat konzervacije i restauracije nišana u mezarju džamije) uradio je „Urbing“ d.o.o. Sarajevo. Voditelj projekta je mr. sci. Salih Teskeredžić, dipl.ing.arh.; odgovorni projektant za arhitekturu je Admer Bolić, dipl.ing.arh.; odgovorna lica za konzervaciju i restauraciju nišana su Robert Stergar, dipl.ing.arh. i Esad Vesković, restaurator. Projekat je urađen u januaru 2010. godine.
- U tehničkom opisu Glavnog projekta izgradnje Ćurčinica džamije u Livnu – dopuna projekta vanjskog uređenja navedeno je sljedeće:
 - Dispoziciono rješenje vanjskog uređenja džamije Ćurčinica u Livnu je identično prvobitnom, s izmjenama u smislu pomjerenja unutrašnjih podzida harema, abdesthane i ulaznog stepeništa na minimalnu udaljenost od nišana sa santračem od 50 cm;
 - Konstrukcija i materijalizacija je identična prethodnom rješenju sa AB potpornim zidovima oko harema, AB zidovima vanjske ograde, zidovima

abdesthane i šadrvana koji se završno oblažu kamenim pločama „žestac“ iz lokalnog majdana;

- U sklopu dopune projekta predviđa se dislokacija nišana br 11 (oznaka prema Odluci Komisije) koji je prilikom kopanja prostora u kojem se planira izgradnja džamije izvađen i ostavljen na zemlji. Nova lokacija pomenutog nišana je na sjeveroistočnom dijelu harema – lijevo od ulazne kapije, na udaljenosti 60 cm od unutrašnjeg i 100 cm od vanjskog zida prema ulici. Pomenuti nišan, kao i ostali nišani u haremu džamije Čurčinica su predmet konzervacije i restauracije.
- U tehničkom opisu Glavnog projekta izgradnje Čurčinica džamije u Livnu – projekat konzervacije i restauracije nišana u mezarju džamije navedeno je sljedeće:
 - Radove na konzervaciji i restauraciji nišana potrebno je raditi nakon završetka radova na objektu džamije;
 - Nišan, u projektu označen kao nišan broj 8, nije pronađen na lokaciji i pretpostavka je da je odvežen prilikom odvoza ostataka džamije. Rekonstruisan će biti postavljen između nišana br 10 i 11 (oznake prema projektu);
 - Nišan koji je pronađen srušen u prostoru džamije (nišan broj 11 prema Odluci Komisije) će biti postavljen između nišana br 11 (prema projektu) i ulice.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da su dopunom Glavnog projekta ispoštovani zahtjevi Komisije za minimalnom udaljenošću zidova ulaznog stepeništa, šadrvana sa abdesthanom i podzida harema od nišana sa santračem.

Komisija predlaže da se nišani pronađeni na lokalitetu ili pomjereni nakon donošenja Odluke Komisije vrata na svoje prvobitno mjesto ili mjesto predložene rekonstrukcije (za nišan pronađen s druge strane harema džamije prilikom donošenja Odluke Komisije).

S obzirom da se projektom konzervacije i restauracije nišana u mezarju džamije predviđa restauracija i konzervacija nišana nakon izvođenja radova na izgradnji džamije neophodno je sprovesti mjere privremene zaštite nišana prilikom izgradnje džamije a prema projektu.

ZAKLJUČAK

Nakon izvršenog uvida u dostavljenu projektnu dokumentaciju Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika smatra da je Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu – dopuna projekta urađen u skladu sa odredbama Odluke Komisije o proglašenju mjesta i ostaka graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu nacionalnim spomenikom BiH i zahtjevima Komisije iznijetim u Stručnom mišljenju Komisije (dopis broj 07.2-35.8-4/09-224 od 17.12.2009. godine).

U prilogu vam vraćamo Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu - dopuna projekta, autor "Urbing" d.o.o. Sarajevo

Prilog: kao u tekstu

Dostaviti:

- Naslovu,
- a/a



Broj: UPI/03-23-2-302/09
Sarajevo, 04.05.2011. godine

Bosna i Hercegovina
Komisija/Povjerenstvo za očuvanje
nacionalnih spomenika
Sarajevo

PRIMLJENO: 16. 05. 2011.			
Organizaciona jedinica	Administrativna jedinica	Broj prijave	Broj prijema
03.2-	358-	3711-18	-

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, rješavajući na osnovu zahtjeva investitora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – Medžlis Islamske zajednice Livno za izdavanje odobrenja za građenje Ćurčinica džamije sa pratećim objektima u Livnu, na osnovu člana 5. Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 8/02, 27/02, 6/04 i 51/07), čl. 53. do 58. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) i člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), d o n o s i

RJEŠENJE

1. Daje se ODOBRENJE ZA GRAĐENJE Ćurčinica džamije u Livnu sa pratećim objektima, na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 1/60, 1/61 i 1/62 K.O. Livno, područje općine Livno, na zahtjev investitora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – Medžlis Islamske zajednice Livno, sa sjedištem u ul. Stjepana Radića br. 1 u Livnu.

2. Izgradnja Ćurčinica džamije sa pratećim objektima izvodiće se u skladu sa Glavnim projektom izgradnje Ćurčinica džamije u Livnu, izrađenim od strane Studija "Urbing" d.o.o. Sarajevo, jula 2009. godine, revidovanim od strane „Interprojekt“ d.o.o. Mostar, te ovjerenim od strane ovog Federalnog ministarstva.

3. Ovim odobrenjem su obuhvaćeni radovi koji podrazumijevaju:

- izgradnju kompleksa koji se sastoji iz tri objekta: oko centralnog objekta džamije raspoređuju se dva prateća objekta, sa sjeveroistočne strane (abdesthana i kotlovnica u suterenu, lokal u prizemlju i potkrovlju) i jugozapadne strane (mekteb i dio lokala u suterenu, uredske prostorije i dio lokala u prizemlju i biblioteka i dio lokala u potkrovlju),
- izgradnju kompleksa u savremenom arhitektonskom izrazu uz primjenu savremenih materijala i konstrukcija (armirani beton, blok opeka, drvo, čelik),
- privremenu konzervaciju i očuvanje postojećih nišana u mezarju džamije, do izrade konačnog projekta konzervacije i restauracije za oštećene nišane i fragmente nišana,
- priključenje parcele na javnu saobraćajnu površinu i komunalnu infrastrukturu, u skladu sa projektom dokumentacijom i saglasnostima nadležnih komunalnih i javnih preduzeća,
- ostali radovi predviđeni odobrenim Glavnim projektom.

4. Radovi na izgradnji izvest će se u skladu s važećim tehničkim propisima, obaveznim standardima i normativima, rezultatima provedenih istraživanja i analiza i uz poštivanje posebnih uvjeta koji se primjenjuju za objekte koji se nalaze u granicama nacionalnih spomenika, a naročito uslova iz odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju Mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Ćurčinica džamija sa haremom u Livnu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, pridržavajući se posebnih uslova, saglasnosti i obaveza datih od strane odgovarajućih nadležnih organa i službi u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje. Pri

izvođenju radova pridržavati se svih mjera zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozija i zaštite okoliša

5. Nad izvođenjem radova osiguraće se stalni građevinski nadzor. Nadzor nad građenjem investitor može povjeriti samo pravnom licu registriranom i ovlaštenom za poslove projektovanja, odnosno građenja, a akt o imenovanju nadzornog tima dostavit će se ovom Federalnom ministarstvu. U nadzornom timu se mora nalaziti najmanje jedno stručno lice sa višegodišnjim iskustvom na poslovima rehabilitacije historijskih građevina, a čije imenovanje odobri Zavod za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

6. Izvođač radova može biti samo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti i koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja, u skladu sa odredbama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/09 i 75/09).

7. Prije početka izgradnje izvršit će se iskolčavanje na osnovi projekta za izvođenje. Iskolčavanje će izvršiti općinski organi uprave nadležni za poslove urbanizma i građenja u prisustvu investitora i izvođača radova. O iskolčavanju će se sačiniti zapisnik čiji se jedan primjerak dostavlja nadležnoj građevinskoj inspekciji.

8. Izvođač radova je dužan da obavijesti općinski organ uprave koji je izvršio iskolčavanje o danu završetka iskopa, a isti je dužan zajedno sa investitorom provjeriti da li su iskopi izvršeni u skladu sa zapisnikom o iskolčavanju i odobriti nastavak radova u zapisniku.

9. Sudionici u građenju su dužni ispoštovati i ostale odredbe Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji i sudionicima u građenju (»Službene novine Federacije BiH«, br. 48/09 i 75/09), kao i odredbe ostalih podzakonskih akata donesenih u skladu sa članom 81. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

10. Na gradilištu će se osigurati uzimanje uzoraka za ispitivanje kvaliteta materijala, kao i obezbijediti certifikati za postrojenja i opremu koja se ugrađuje. Dobivene izvještaje o kvaliteti materijala i certifikata postrojenja i opreme investitor i izvođač radova su dužni čuvati uz ostalu dokumentaciju, kako bi se ista mogla predložiti komisiji prilikom tehničkog pregleda. Svi građevinski proizvodi koji se ugrađuju moraju posjedovati certifikat o usklađenosti, u skladu sa odredbama Zakona o građevinskim proizvodima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 78/09) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog Zakona.

11. Investitor je dužan ovom Federalnom ministarstvu prijaviti početak radova najkasnije osam dana prije otpočinjanja istih.

12. Lokacija gradilišta mora se propisno ograditi i na vidnom mjestu istaknuti ploča sa podacima o građevini i sudionicima u građenju.

13. Izvođač radova je dužan u toku izvođenja radova osigurati mjere građevinsko-tehničke zaštite, kao i zaštite ljudi i materijalnih dobara.

14. Investitor i izvođač radova su dužni prilikom izvođenja radova da, u slučaju nailaska na pokretna i nepokretna dobra ili njihove ostatke, kao i dijelove prirode za koje se može pretpostaviti da imaju svojstvo dobra kulturno-historijskog ili prirodnog naslijeđa, obustave sve radove i obavijeste Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika, Zavod za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta i ovo Federalno ministarstvo.

15. Investitor i izvođač su dužni odmah po završetku radova izvršiti sanaciju svih devastiranih površina, kao i druge mjere za sprečavanje štetnih posljedica koje bi mogle ugroziti zdravlje ljudi, stabilnost tla, egzistenciju biljnog pokrivača i privođenje tla odgovarajućoj namjeni.

16. Po završenoj izgradnji, investitor je dužan da radi izdavanja odobrenja za upotrebu, podnese zahtjev ovom Federalnom ministarstvu za tehnički pregled izvedenih radova, u skladu sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e n j e

Investitor Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini - Medžlis Islamske zajednice Livno, sa sjedištem u ul. Stjepana Radića br. 1 u Livnu, podnio je dana 11.11.2009. godine, zahtjev ovom Federalnom ministarstvu za izdavanje odobrenja za građenje Čurčinica džamije u Livnu sa pratećim objektima, na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 1/60, 1/61 i 1/62 K.O. Livno, područje općine Livno.

Uz zahtjev je priložena i pribavljena sljedeća dokumentacija:

- Urbanistička saglasnost broj: UPI/03-23-2-263/08 od 13.04.2009. godine, izdata od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja,
- Kopija katastarskog plana K.O. Livno (R 1:1562,5), sa označenim zemljišnim parcelama kao k.č. br. 1/60, 1/61 i 1/62,
- Zemljišnoknjižni izvadak K.O. SP_Livno (br. zk. uložka 221), u kojem je za nekretnine koje se nalaze na zemljišnim parcelama br. 1/61, 1/62, 1/60 i 266/2 u B) Vlasničkom listu upisano pravo vlasništva u korist Vakufa Čurčića džamije iz Livna sa 1/1,
- Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu, izrađen od strane Studija "Urbing" d.o.o. Sarajevo, jula 2009. godine – Knjiga 1. ARHITEKTURA,
- Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu, izrađen od strane Studija "Urbing" d.o.o. Sarajevo, jula 2009. godine – Knjiga 2. KONSTRUKCIJA,
- Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu, izrađen od strane Studija "Urbing" d.o.o. Sarajevo, jula 2009. godine – Knjiga 3. VODOVOD I KANALIZACIJA,
- Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu, izrađen od strane Studija "Urbing" d.o.o. Sarajevo, jula 2009. godine – Knjiga 4. ELEKTROINSTALACIJE,
- Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu, izrađen od strane Studija "Urbing" d.o.o. Sarajevo, jula 2009. godine – Knjiga 5. MAŠINSKE INSTALACIJE,
- Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu, izrađen od strane Studija "Urbing" d.o.o. Sarajevo, septembra 2009. godine – dopuna projekta po izvršenoj reviziji,
- Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu, izrađen od strane Studija "Urbing" d.o.o. Sarajevo, januara 2010. godine – Knjiga 6. – Dopuna projekta – projekat vanjskog uređenja,
- Izvještaj o inženjersko-geološkim i geomehaničkim karakteristikama tla na lokaciji za izgradnju Vakuf Čurčića džamija u Livnu, sačinjen od strane „Winner Project“ d.o.o. Sarajevo, jula 2009. godine,
- Zbirni izvještaj o kontroli glavnog projekta Čurčinica džamije u Livnu sa pratećim objektima, sačinjen od strane „Interprojekt“ d.o.o. Mostar, broj: 3909 iz oktobra 2009. godine, sa zaključkom da su zadovoljeni svi kriteriji tehničkih svojstava bitnih za građevinu za nivo glavnog projekta,
- Stručno mišljenje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 07.2-35.8-4/09-224 od 17.12.2009. godine,

- Akt Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 07.2-35.8-3/10-58 od 09.04.2010. godine, u vezi izvješća Općine Livno broj: 07-23-5-40/10 od 17.02.2010. godine.
- Stručno mišljenje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 07.2-35.8-3/10-62 od 11.05.2010. godine
- Rješenje Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Livno, broj: 07-23-5-40/10 od 11.01.2011. godine, kojim se Islamska zajednica u BiH – Medžlis IZ Livno oslobađa obaveze plaćanja naknade za izgradnju skloništa u postupku izdavanja odobrenja za građenje džamije Čurčinice,
- Rješenje Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Livno, broj: 07-23-5-40/10 od 30.03.2011. godine, kojim se Islamskoj zajednici u BiH – Medžlis IZ Livno utvrđuje obaveza plaćanja naknade za pogodnost lokacije (renta) u iznosu od 20142,88 KM, u postupku izdavanja odobrenja za građenje džamije Čurčinica, sa dokazom o uplati iste,
- Saglasnost HT Mostar d.o.o. Mostar – Telekomunikacijski centar Livno, broj: 05-070/09 od 06.11.2009. godine,
- Načelna komunalna saglasnost broj: N-35/2008 od 31.10.2008. godine, izdata od strane Javnog poduzeća "Komunalno" d.o.o. Livno,
- Prethodna elektroenergetska saglasnost br. 110-11-08/0331 od 20.11.2008. godine, izdata od strane J.P. Elektroprivreda HZ-HB, distribucija električne energije – Mostar, DP Jug – pogon Livno,
- Općina Livno - Izvješće o uvidu u projektnu dokumentaciju džamije „Čurčinica“, broj: 07-23-5-40/10 od 17.02.2010. godine.

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu proglašeni su nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine i na njih se primjenjuje najviši režim zaštite utvrđen Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 8/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

U skladu sa odredbama člana 7. Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, pribavljeno je stručno mišljenje od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 07.2-35.8-4/09-224 od 17.12.2009. godine, u kojem se navodi da je Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu, autor: "Urbing" d.o.o. Sarajevo, od jula 2009. godine, usaglašen sa odredbama Odluke Komisije, broj: 09-02-657/03-5 od 23. maja 2007. godine, o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline - Čurčinica džamija sa haremom u Livnu nacionalnim spomenikom, i prihvatljiv uz dopune, odnosno da je kroz projekat potrebno osigurati da zidovi ulaznog stepeništa, šadrvana sa abdesthanom i podzida harema budu udaljeni minimalno 50 cm od postojećih nišana sa satračem u mezarju džamije (oba dijela mezarja), te da nišan (koji je prilikom kopanja prostora na kojem se planira izgradnja džamije izvađen i ostavljen na zemlji kako je zatečen u trenutku donošenja odluke Komisije – nišan br. 11) treba biti konzerviran i na odgovarajući način prezentiran u sklopu harema ili mezarja džamije.

Nakon što je investitor dostavio dopunu projekta, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je dala mišljenje, broj: 07.2-35.8-3/10-62 od 11.05.2010. godine, da je Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu – dopuna projekta, autor: "Urbing" d.o.o. Sarajevo, od januara 2010. godine, usaglašen sa odredbama Odluke Komisije, broj: 09-02-657/03-5 od 23. maja 2007. godine, o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline - Čurčinica džamija sa haremom u Livnu nacionalnim spomenikom.

U skladu sa odredbama člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, ovo Federalno ministarstvo je putem oglasne ploče Ministarstva i Općine Livno, te putem dnevnog lista na području Federacije Bosne i Hercegovine, objavilo javni poziv strankama u postupku na uvid u Glavni projekat izgradnje Čurčinica džamije u Livnu, izrađen od strane studija "Urbing" d.o.o. Sarajevo.

Na javni poziv su se javili ovlašteni predstavnici Općine Livno, kao stranke u postupku u skladu sa odredbama člana 56. stav 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, koji su izvršili uvid u Glavni projekat, te dostavili pisano „Izvešće o uvidu u projektnu dokumentaciju džamije Čurčinica“, u kome se navodi niz primjedbi na sam postupak izdavanja odobrenja za građenje, kao i dio projektne dokumentacije koji nije usaglašen sa urbanističko-tehničkim uslovima iz urbanističke saglasnosti.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je, svojim aktom broj: UPI/03-23-2-302/09 od 20.12.2010. godine, obavijestilo Općinu Livno, kao stranku u postupku, o sljedećem:

- da ovo Federalno ministarstvo vodi postupak odobravanja izgradnje Čurčinica džamije sa pratećim objektima, a ne rehabilitacije, kako se navodi u „izvešću“. Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine nije proglašen objekat džamije, nego „mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu“. U skladu sa mjerama zaštite, propisanim tačkom III predmetne Odluke, dopuštena je izgradnja objekta džamije u suvremenom arhitektonskom izrazu uz upotrebu suvremenih materijala i metoda građenja, kao i interpoliranje novih sadržaja sukladno potrebama vlasnika objekta vodeći računa o očuvanju cjeline harema džamije i adekvatnoj prezentaciji sačuvanih nišana u haremu džamije. Federalno ministarstvo prostornog uređenja je vodilo postupak u skladu sa mjerama zaštite propisanim Odlukom i odredbama Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 8/02, 27/02, 6/04 i 51/07) i Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10);
- u vezi primjedbe koja se tiče neusuglašenosti zahtijevane izgradnje sa postojećom prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno Urbanističkim planom „Livno 2000“, tačkom IV Odluke propisano je da se stavljaju van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi koji su oprečni odredbama ove Odluke;
- Federalno ministarstvo je usvojilo primjedbu u vezi visine minareta, te obavijestilo investitora da je dužan visinu minareta uskladiti sa urbanističko-tehničkim uvjetima iz urbanističke saglasnosti;
- što se tiče primjedbi vezanih direktno za Odluku o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Čurčinica džamija sa haremom u Livnu, stranci je dostavljen odgovor Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 07.2-35.8-3/10-58 od 09.04.2010. godine.

Na osnovi svega navedenog utvrđeno je da su ispunjene odredbe člana 2. stav 2. i člana 5. Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, i čl. 53. do 58. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, pa je doneseno rješenje kao u dispozitivu.

Rješenje se donosi kao odgovarajuća pravna i administrativna mjera u skladu sa odredbama Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Ovo rješenje prestaje da važi ako radovi na građevini, odobreni ovim rješenjem, ne otpočnu u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti rješenja.

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno i protiv istog se ne može, izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu, u roku od 30 dana po prijemu rješenja.

Upravna pristojba na ovo rješenje je naplaćena u iznosu od 50,00 KM po tarifnom broju 55. Tarife federalnih upravnih pristojbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/98 i 8/00).



Dostaviti:

1. Investitoru,
2. Općini Livno,
3. Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika,
4. Zavodu za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta,
5. Federalnoj upravi za inspekcijske poslove - urbanističko-ekološkoj inspekciji,
6. Arhivi.

12. 10. 2011

07.2-02.2-104/11-12

2

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIVNO
OPĆINSKI NAČELNIK**

Broj:02-05-1469 /11
Livno, 11.10. 2011. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA
POVJERENSTVO ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA
Obala Kulina bana 1,**

SARAJEVO

PREDMET: 1. Preispitivanje i izmjena Odluke donesene na sjednici Povjerenstva za
Očuvanje nacionalnih spomenika od 22.do 28. svibnja 2007. god.
-traži se.-

Na temelju Vašeg odgovora broj:03.2-02.13-5/11-74 od 05.08.2011.god. kao i
na temelju Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika („Sl.novine
FBiH“ , br.2/02,27/02,6/04 i 51/07). Odluke o proglašenju Ćurčinica džamije nacionalnim
spomenikom i čl.40a Poslovnika o radu Povjerenstva ta očuvanje nacionalnih spomenika
(Sl.glasnik BiH“ br.33/03,31/06,99/06 i 53/11) zahtijevamo slijedeće:
preispitivanje i izmjenu donesene Odluke i to:

1.Prema točki 5. Vašeg dopisa od 05.08.2011.god. stoji da se u svim slučajevima
objekata koji su srušeni u tijeku rata u BiH i za koje postoje neophodna dokumentacija na
osnovu koje je moguće provesti naučno-utemeljenu metodu vraćanje objekta u stanje prije
oštećenja ili razaranja Povjerenstvo zahtjeva primjenu takve metode.
Naprijed navedeno odnosi se i na džamiju Ćurčinicu i tvrdimo da je moguće rekonstruirati
nacionalni spomenik u izvornom obliku na temelju fotodokumentacije koja postoji iz vremena
prije oštećenja kao i na temelju inventarizacije spomeničkog fonda red.broj 86.

2.Prema točki 6.Povjerenstvo je donijelo Odluku kojom se mjesto i ostaci srušenog
spomenika tretiraju kao da ne postoji nikakva dokumentacija i da ne može biti restauriran i
može imati suvremeni arhitektonski izraz.

Ovaj stav se primjenjuje samo izuzetno kada bi rekonstrukcija izvornog stanja bila zasnovana
na nagađanju, što ovdje nije slučaj.

Postoje tisuće svjedoka, fotografije i drugi dokazi o izvornom obliku nacionalnog spomenika,
dakle ovdje se otišlo korak dalje od nagađanja koje je naučno nedopustivo i postupilo se na
temelju nikad postojećeg i potpuno različitog objekta što doista nije potrebno i što je u
suprotnosti sa Zakonom jer postoje točne i kompletne informacije o objektu i groblju.
Tražimo da se ukine bilo kakvo nagađanje i suprotna rješenja i pristupi se izmjeni Odluke
prema postojećoj dokumentaciji kao i svjedočenju tisuće svjedoka.

U točki 8.Povjerenstvo može pristupiti izmjeni i dopuni ranije donesene Odluke o
proglašenju dobra nacionalnim spomenikom ukoliko naknadno sazna za nove činjenice ili

dobije podatke kojim nije raspolagala u momentu donošenja odluka u skladu sa čl.40.a Poslovnika o radu Povjerenstva, stoga tražimo hitnu izmjenu sporne odluke u djelu koji se odnosi na ukidanje dopuštenja modernog arhitektonskog izraza i interpolacije modernih sadržaja uz dopuštenje suvremenih metoda građenja i uporabe suvremenih materijala i izgradnje novog objekta džamije kakav nikad nije postojao natom lokalitetu, zašto se naravno zalaže Povjerenstvo (III .Odluke).


Sastavni dio ove odluke (što je vidljivo iz teksta odluke) je fotodokumentacija i to fotografije objekata prije rušenja i fotografije nastale prilikom donošenja konačne odluke. Osnovni princip na kojem se zasniva donošenje ovakve odluke je tvrdnja o nepostojanju bilo kakve dokumentacije koja bi ukazivala na izgled objekta prije rušenja. Ovim putem dostavljamo

Prilog:



- 1.Izvod iz inventarizacije spomeničkog fonda
- 2.Izvjешće o uvidu u glavni projekt 07-23-5-40/10 od 17.02.2010.god.


DOSTAVITI:


- 1.Naslovu
- 2.Povjerenstvu za nacionalne spomenike
- 3.Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
- 4.Općinskom načelniku
- 5.Službi za graditeljstvo
- 6.Pismohrani




LIVNO-Inventarizacija spomeničnog fonda			red.br. 86
Reg.br.	Ulica	Kućni br.	Vlasništvo
			IZ LIVNO
Sadašnja namjena objekta	Stambeni objekat ČURČIĆA DŽAMIJA		
	Poslovni objekat -		
Broj porodica u objektu	-		
	Broj stanovnika u objektu -		
Prvobitna namjena objekta	Godina ili približno vrijeme izgradnje		
SAKRALNA	I polov. XIX st.		
Uslovi stanovanja	Higijenski uslovi (osunčanost, vlažnost i sl.)	opća ocjena	odlično
	Snabdjevenost instalacijama voda, kanalizacija, <u>elektrika</u>		dobro
	ostali uslovi		zadovoljava
Vrijeme i način izmjene prvobitnog stanja	Zidovi KAMEN	Spretnost	
	Medjusploštr.		Ispravno i manje popravke
	Stepenište		Veće popravke
	Krov i pokrov ČETVEROVOD CRNEP		Dotrajalo
	Obrada fasade		Kuševno
	MALTERISANO		
	Izmjena dispozicije	NE	
	Izmjena fasade i prozora	NE	
	Izmjena krova i pokrova		
	Nestale karakteristike prvobitnog stanja		
	VRATA NA ULAZU ZAMJENJENA ALUMINISKIM.		
Istorijski podaci			
Ark. elementi i detalji			
Vrijednost objekta	SPOMENIČNA		









1911

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIVNO
SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO
UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE**

Broj:07-23-5-40/10
Livno, 17.02.2010.god.

**FEDERALNO MINISTARSTVO
PROSTORNOG UREĐENJA**

SARAJEVO

PREDMET: Izvješće o uvidu u projektnu dokumentaciju džamije „Čurčinica“
-dostavlja se.-

VEZA: Vaš akt broj:UPI/03-23-2-302/09 od 04.02.2010.god.

U privitku akta dostavljamo Vam Izvješće o uvidu u projektnu dokumentaciju za izgradnju džamije „Čurčinica“ u postupku ishođenja odobrenja za građenje.


PRILOG: Izvješće

DOSTAVITI:

- 1.Federalnom Ministarstvu prostornog uređenja
- 2.Općinskom načelniku
- 3.Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje
i stambeno-komunalne poslove
- 4.Arhiva

PO OVLAŠTENJU:

Ivanka Karaula dipl.ing.grad.



Tihomir Lauš ing.grad.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIVNO
SLUŽBA ZA GRADUTELJSTVO, PROSTORNO
UREĐENJE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE**

Broj:07-23-5-40/10
Livno, 17.02.2010.god.

**FEDERALNO MINISTARSTVO
PROSTORNOG UREĐENJA**

SARAJEVO

PREDMET: Izvješće o uvidu u projektnu dokumentaciju džamije „Čurčinica“ -
-dostavlja se.-

VEZA: Vaš akt broj:UPI/03-23-2-302/09 od 04.02.2010.god.

Uvidom u dostupnu dokumentaciju u postupku ishođenja odobrenja za građenje traži se obustava istog postupka zbog uočenih niz propusta, pogrešno utvrđenih činjenica, pogrešne primjene propisa kao i donošenje odluka i rješenja koja nisu utemeljena na zakonskim propisima.

Temeljem članka 2. Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika (Sl.novine Federacije BiH, br.2/02, 27/02, 6/04 i 51/07) pojam rehabilitacija nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, u smislu ovog zakona znači vraćanje oštećenog ili uništenog dobra u stanje u kojem je to dobro bilo prije njegovog uništenja, kao i ponovna izgradnja (obnova) nacionalnog spomenika na istom mjestu, u istom obliku, u istim dimenzijama i od istog ili istovrsnog materijala kao što je bio prije rušenja uz, u mjeri u kojoj je to moguće, korištenje iste tehnologije građenja.
Člankom 5. istog Zakona određeno je da odobrenje za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika izdaje Ministarstvo prostornog uređenja.
U postupku izdavanja odobrenja ne radi se o nijednoj navedenoj radnji, već se radi o gradnji novog objekta drugačijih horizontalnih i vertikalnih gabarita gdje se religijskom sadržaju dopunjuje i poslovni što je u suprotnosti s navedenim člancima istog Zakona.

Iako je prema članku 11.gore navedenog zakona obvezna suradnja službenika organa uprave Općine sa Komisijom, iz donesene Odluke komisije je vidljivo da je tako obvezna suradnja izostala. Očito da podaci koje je Komisija trebala pribaviti od nadležnih službi općine nisu bili prihvatljivi za donošenje odluke sukladno Zakonu, budući da je status predmetnog objekta već bio pod zaštitom ovog zakona. Naime, džamija „Čurčinica“ je rješenjem bivšeg Republičkog zavoda za zaštitu spomenika bio proglašen spomeničkom baštinom. Temeljem toga Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, a na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Livno, 27.studenog 2001. godine izdala lokacijsku dozvolu prema kojoj je bila dozvoljena rehabilitacija džamije u obliku i veličini kojoj je spomenik kulture bio prije oštećenja, što je

bilo sukladno i sa člankom 27. Zakonu o građenju Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“ br. 14/98). Također, Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika nije postupila prema članku 4. Zakona o provedbi odluka komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, po kojem se trebala suzdržati od bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik i dovesti u pitanje njihovu zaštitu i rehabilitaciju što je smisao ovog zakona. Postavlja se pitanje u čijem je interesu napravljena nezakonita odluka, pa se nameće zaključak da je komisija manipulirana i stavljena u funkciju zaštite onih koji onemogućuju da se već proglašeni spomenik kulture rehabilitira, nego da se podrži promjena oblika, veličine i namjena prostora suprotno postojećoj.

Kod izrade investiciono-tehničke dokumentacije, odnosno glavnog projekta, investitor nije postupio prema članku 37. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH“ br. 2/06, 72/07 i 32/08) po kojem se gradnja može odobriti ako se prethodno utvrdi da je odnosna gradnja u skladu sa planskim dokumentima za taj prostor.

Površine na kojima se nalaze predmetne parcele Urbanističkim planom „Livno 2000“ isključivo su predviđene za sakralne namjene. Iz projekta je vidljivo da na tom prostoru investitor planira i izgradnju sa poslovnim sadržajem (lokali) što je u suprotnosti sa namjenom površina prostorno-planskog dokumenta.

Ministarstvo je dužno u postupku izdavanja odobrenja za gradnju utvrditi je li glavni projekt izrađen sukladno uvjetima danim u urbanističkoj suglasnosti ili urbanističko-tehničkim uvjetima za građevinu. Također je vidljiva neusklađenost glavnog projekta objekta minareta, sa uvjetima iz urbanističke suglasnosti, gdje je visina minareta dana u urbanističkoj suglasnosti Ministarstva od 19,10 m (15m prema urbanističkoj suglasnosti Službe), dok u Glavnom projektu ona iznosi 25,20 m.


Na temelju izloženog tražimo obustavu postupka ishoda odobrenja za građenje prema urbanističkim uvjetima određenim u urbanističkoj suglasnosti broj:UPI/03-23-2-263/08 od 13.04.2009.god.

DOSTAVITI:

1. Federalnom Ministarstvu prostornog uređenja
2. Općinskom načelniku
3. Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
4. Arhiva

PO OVLAŠTENJU:

Ivanka Karaula dipl.ing. građ.


Tihomir Lauš ing. građ.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIVNO
OPĆINSKI NAČELNIK**

Bosna i Hercegovina
Komisija Povjerenstvo za očuvanje
nacionalnih spomenika
Sarajevo

PRIMLJENO:	03. 11. 2011
Organizaciona jedinica	02.2-104/11-13
Tip jedinice	5
Post. ad.	
Šifra	

Broj:02-05-1469 /11
Livno, 28.10. 2011. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA
POVJERENSTVO ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA
Obala Kulina bana 1,**

SARAJEVO

PREDMET:Dopuna zahtjeva za preispitivanje i izmjenu Odluke donesene na sjednici Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika od 22.do 28. svibnja 2007.god.-dostavlja se.-

U privitku akta dostavljamo Vam dopunu zahtjeva broj:02-05-1469 /11 od 11.10.2011.godine za preispitivanje Odluke Povjerenstva u obliku fotodokumentacije na kojoj je vidljiv prvobitni izgled džamije Ćurčinice. Također Vas molimo da nam dostavite kopiju dokumentacije na osnovu koje ste proglasili navedeni objekt nacionalnim spomenikom.

Ukoliko niste u mogućnosti dostaviti nam kopije, molimo Vas da nam omogućite uvid u navedenu dokumentaciju u terminu koji Vama odgovara. Nadamo se Vašem skorom preispitivanju Odluke i dostavljanju povratne informacije. S poštovanjem!

Prilog:

- 1.Fotodokumentacija Ćurčinice
-slike

DOSTAVITI:


- 1.Naslovu
- 2.Povjerenstvu za nacionalne spomenike
- 3.Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
- 4.Zavodu za zaštitu spomenika pri FMKIS
- 5.Općinskom načelniku
- 6.Službi za graditeljstvo
- 7.Pismohrani

1.OPĆINSKI NAČELNIK:

Luka Čelan dipl.iur.

2. POMOĆNIK NAČELNIKA:

Gorana Marinčić dipl.ing.građ.





prije rušenja



nakon rušenja




nova džamija



Broj: 05-02-5845/11
Sarajevo, 25.01.2012. godine

**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI DOM
SARAJEVO**

Ul. Trg Bosne i Hercegovine 1
71 000 Sarajevo



-n/r g-din Mato Franjčević, zastupnik

-n/r g-din Denis Bećirović, Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

-n/r g-đa Edita Kalajdžić, sekretar Vlade

Veza: akt Vlade F BiH broj: 03/04-02-9-11/2011 od 21.11.2011. godine

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje.-

Zastupnik Mato Franjčević, postavio je zastupničko pitanje na 12. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 27.10.2011. godine koje glasi:

„ Jesu li stavovi ministra Zukana Heleza, kojima negira postojanje logora u Bugojnu za vrijeme rata, a koji su utvrđeni i odgovarajućim sudskim presudama, dodatna garancija demokratskog, na Ustavu i zakonu utemeljenog djelovanja, kako samog ministarstva, kojem je on na čelu, tako i Vlade Federacije BiH koje je on član?“

U vezi sa navedenim zastupničkim pitanjem dajemo slijedeći odgovor:

U vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine u Bugojnu na teritoriji koja je bila pod kontrolom Armije RBiH postojali su legalno osnovani zatvori za sve građane bez obzira na nacionalnost, koji su prekršili zakone po bilo kom osnovu. Nejasno je o kojim sudskim presudama govorite, obzirom da sudski postupak nije završen i presuda u vezi Bugojna nije pravosnažna.

Frizirate činjenice, voljeli bismo da na isti način govorite o logorima za srbe i bošnjake u Livnu, a po našim saznanjima Vi ste kao visoki oficir HVO-a – pukovnik, odlikovan najvećim ratnim priznanjem Republike Hrvatske „Red hrvatskog trolista“, morali imati saznanja o postojanju logora na teritoriji koja je bila pod kontrolom HVO-a.

Vjerujemo u pravnu državu i zalažemo se da nadležne institucije u skladu sa zakonima provedu postupak, utvrde činjenice i da u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem donesu pravedne i na zakonu zasnovane odluke. Nadamo se da i Vi dijelite naš stav i mišljenje, te Vas shodno tome pozivamo da u cilju poštivanja principa zakonitosti ne donosite preuranjene zaključke, koji su najblaže rečeno proizvoljni. Poštivanje Ustava i zakona za nas je imperativ, čime dajemo doprinos razvoju demokratije u našoj domovini.

S poštovanjem,

MINISTAR

ZUKAN HELEZ

Dostavljeno:

- 1.Mato Franjčević, zastupnik Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
- 2.Denis Bećirović, Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
- 3.Edita Kalajdžić, sekretar Vlade FBiH;
- 4.a/a.